




Electronics

Dot Matrix

C Vinyl cloth labels

Tyco Electronics C is a dot matrix printable vinyl coated cloth material with a permanent acrylic adhesive that is designed for application to irregular surfaces where conformability is required. It is ideal for permanent wire marking, or it can be flagged onto wires for temporary marking. C is also ideal for electronic component identification and other general purpose labeling applications. For reliable print performance and durability, use with Tyco Electronics's RI Quick-Dry series ribbon.



Features and benefits


- Flexible, easily conforms to curved surfaces.
- Dot matrix printable.
- Several die-cut sizes available.
- Excellent abrasion resistance.
- Resistant to oil, water and several common fluids.



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Specifications | TTDS-053 |
| Adhesive | Permanent acrylic |
| Service temperature | -29°C to +80°C -20°F to +176°F |
| Recommended printer | AM6310* |
| Recommended ribbon | 1892BK01* |


**Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.*

Part numbering system



C Vinyl cloth labels

Ordering information



Product dimensions

| Product order code | Package quantity | Labels across | Label width (A) mm <i>inches</i> | Label height (B) mm <i>inches</i> | Horizontal repeat (C) mm <i>inches</i> | Vertical repeat (D) mm <i>inches</i> | Web width (E) mm <i>inches</i> |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| C-064064-10-9 | 10,000 | 20 | 6.4 <i>0.250</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 8.5 <i>0.333</i> | 152.4 <i>6.000</i> |
| C-076191-10-9 | 10,000 | 16 | 7.6 <i>0.300</i> | 19.1 <i>0.750</i> | 7.6 <i>0.300</i> | 25.4 <i>1.000</i> | 147.3 <i>5.800</i> |
| C-080080-10-9 | 10,000 | 10 | 8.0 <i>0.315</i> | 8.0 <i>0.315</i> | 8.0 <i>0.315</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 105.4 <i>4.150</i> |
| C-095095-10-9 | 10,000 | 16 | 9.5 <i>0.375</i> | 9.5 <i>0.375</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 226.1 <i>8.900</i> |
| C-165051-10-9 | 10,000 | 10 | 16.5 <i>0.650</i> | 5.1 <i>0.200</i> | 20.3 <i>0.800</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 224.8 <i>8.850</i> |
| C-191064-10-9 | 10,000 | 9 | 19.1 <i>0.750</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 22.9 <i>0.900</i> | 8.5 <i>0.333</i> | 227.3 <i>8.950</i> |
| C-203127-10-9 | 10,000 | 10 | 20.3 <i>0.800</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 20.3 <i>0.800</i> | 15.9 <i>0.625</i> | 228.6 <i>9.000</i> |
| C-203365-10-9 | 10,000 | 6 | 20.3 <i>0.800</i> | 36.5 <i>1.437</i> | 22.9 <i>0.900</i> | 38.1 <i>1.500</i> | 160.0 <i>6.300</i> |
| C-229064-10-9 | 10,000 | 8 | 22.9 <i>0.900</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 25.4 <i>1.000</i> | 8.5 <i>0.333</i> | 226.1 <i>8.900</i> |
| C-254095-10-9 | 10,000 | 7 | 25.4 <i>1.000</i> | 9.5 <i>0.375</i> | 27.9 <i>1.100</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 218.4 <i>8.600</i> |
| C-254127-10-9 | 10,000 | 7 | 25.4 <i>1.000</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 27.9 <i>1.100</i> | 16.9 <i>0.666</i> | 218.4 <i>8.600</i> |
| C-381064-10-S1-9 | 10,000 | 4** | 38.1 <i>1.500</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 45.7 <i>1.800</i> | 8.5 <i>0.333</i> | 200.7 <i>7.900</i> |
| C-508095-5-9 | 5,000 | 3 | 50.8 <i>2.000</i> | 9.5 <i>0.375</i> | 53.3 <i>2.100</i> | 12.7 <i>0.500</i> | 182.9 <i>7.200</i> |
| C-533064-5-9 | 5,000 | 3 | 53.3 <i>2.100</i> | 6.4 <i>0.250</i> | 55.9 <i>2.200</i> | 8.5 <i>0.333</i> | 190.5 <i>7.500</i> |
| C-533114-5-9 | 5,000 | 3 | 53.3 <i>2.100</i> | 11.4 <i>0.450</i> | 55.9 <i>2.200</i> | 14.7 <i>0.579</i> | 190.5 <i>7.500</i> |

**Perforated




Electronics

Dot Matrix

M Metalized polyester labels

Tyco Electronics M is a dot matrix printable metalized polyester film with a permanent acrylic adhesive that is designed for rating plate applications and other applications that require a "metal look" such as nameplates, rating plates and equipment labels to detail product information and serial numbers. M is UL Listed and CSA Certified, and its print performance and durability are reliable when used with Tyco Electronics's RI Quick-Dry series ribbon.



Features and benefits


- Dot matrix printable.
- Exceptional durability and strength.
- Matte finish ink receptive coating for better contrast.
- Resistant to oil, water and several common fluids.
- UL Listed and CSA Certified.



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Specifications | TTDS-072 |
| Adhesive | Permanent acrylic |
| Service temperature | -53°C to +93°C -65°F to +200°F |
| Recommended printer | AM6310* |
| Recommended ribbon | 1892BK01* |


*Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.

Part numbering system



M Metalized polyester labels (Cont'd)

Ordering information



Product dimensions

| Product order code | Package quantity | Labels across | Label width (A) | | Label height (B) | | Horizontal repeat (C) | | Vertical repeat (D) | | Web width (E) | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> |
| M-064064-10-8A | 10,000 | 20 | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 152.4 | <i>6.000</i> |
| M-080080-10-8A | 10,000 | 10 | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 105.4 | <i>4.150</i> |
| M-095095-10-8A | 10,000 | 16 | 9.5 | <i>0.375</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| M-127111-10-8A | 10,000 | 13 | 12.7 | <i>0.500</i> | 11.1 | <i>0.437</i> | 15.2 | <i>0.600</i> | 15.9 | <i>0.625</i> | 221.0 | <i>8.700</i> |
| M-154064-10-8A | 10,000 | 7 | 15.4 | <i>0.600</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 17.8 | <i>0.700</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 147.3 | <i>5.800</i> |
| M-165051-10-8A | 10,000 | 10 | 16.5 | <i>0.650</i> | 5.1 | <i>0.200</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 224.8 | <i>8.850</i> |
| M-191064-10-8A | 10,000 | 9 | 19.1 | <i>0.750</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 22.9 | <i>0.900</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| M-203127-10-8A | 10,000 | 10 | 20.3 | <i>0.800</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 15.9 | <i>0.625</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| M-229064-10-8A | 10,000 | 8 | 22.9 | <i>0.900</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| M-254095-10-8A | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| M-254127-10-8A | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 16.9 | <i>0.666</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| M-293064-10-8A | 10,000 | 4 | 29.3 | <i>1.150</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 9.4 | <i>0.370</i> | 30.5 | <i>1.200</i> | 146.1 | <i>5.750</i> |
| M-381191-10-8A | 10,000 | 4 | 38.1 | <i>1.500</i> | 19.1 | <i>0.750</i> | 43.2 | <i>1.700</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 193.0 | <i>7.600</i> |
| M-394064-10-8A | 10,000 | 4 | 39.4 | <i>1.550</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 41.9 | <i>1.650</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |
| M-508095-5-8A | 5,000 | 3 | 50.8 | <i>2.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 53.3 | <i>2.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 182.9 | <i>7.200</i> |
| M-508254-4-8A | 4,000 | 4 | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.075</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| M-508318-3-8A | 3,000 | 4 | 50.8 | <i>2.000</i> | 31.8 | <i>1.250</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| M-533064-5-8A | 5,000 | 3 | 53.3 | <i>2.100</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 55.9 | <i>2.200</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |
| M-673254-3-8A | 3,000 | 3 | 67.3 | <i>2.650</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 67.3 | <i>2.650</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| M-673349-3-8A | 3,000 | 3 | 67.3 | <i>2.650</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 67.3 | <i>2.650</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| M-699254-2.5-8A | 2,500 | 3 | 69.9 | <i>2.750</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 73.0 | <i>2.875</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 241.3 | <i>9.500</i> |
| M-699318-2.5-8A | 2,500 | 3 | 69.9 | <i>2.750</i> | 31.8 | <i>1.250</i> | 73.0 | <i>2.875</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 241.3 | <i>9.500</i> |
| M-711064-5-8A | 5,000 | 1 | 71.1 | <i>2.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | N/A | N/A | 8.5 | <i>0.333</i> | 96.5 | <i>3.800</i> |
| M-762508-1-8A | 1,000 | 2 | 76.2 | <i>3.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 79.4 | <i>3.125</i> | 54.0 | <i>2.125</i> | 181.0 | <i>7.130</i> |
| M-920254-2.5-8A | 2,500 | 2 | 92.0 | <i>3.620</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 94.6 | <i>3.725</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 212.1 | <i>8.350</i> |
| M-920381-2.5-8A | 2,500 | 2 | 92.0 | <i>3.620</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 95.3 | <i>3.750</i> | 41.3 | <i>1.625</i> | 212.8 | <i>8.380</i> |
| M-165101-1-8A | 1,000 | 1 | 165.1 | <i>6.500</i> | 101.6 | <i>4.000</i> | N/A | N/A | 108.0 | <i>4.250</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |




Electronics

Dot Matrix

K Kapton® labels

Tyco Electronics K is a dot matrix printable, 2 mil thick tan polyimide (Kapton®) with a permanent acrylic adhesive that is ideal for high temperature labeling requirements such as printed circuit boards. It is suitable for direct wave (bottom side) and IR reflow (top side) PCB applications, and is designed to withstand the fluxes, cleaning solvents and molten solder encountered in the manufacture of printed circuit boards. With a flash exposure service temperature of +538°C (+1000°F), K is suitable for the harshest high temperature applications. For reliable print performance and durability, use with Tyco Electronics's RI Quick-Dry series ribbon.



Features and benefits


- Dot matrix printable.
- Matte finish for better print contrast.
- Product approved for aerospace/defense applications.
- Exceptional durability and tear resistance.
- High temperature permanent acrylic adhesive.
- Superior solvent and UV resistance.
- Low outgassing.




| | |
|-----------------------------|---|
| Specifications | TTDS-007 |
| Adhesive | Permanent acrylic |
| Service temperature* | -40°C to +260°C -40°F to +500°F *Flash exposure to +538°C (+1000°F) |
| Recommended printer | AM6310** |
| Recommended ribbon | 1892BK01** |

**Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.

Part numbering system



Ordering information



Product dimensions

| Product order code | Package quantity | Labels across | Label width (A) | | Label height (B) | | Horizontal repeat (C) | | Vertical repeat (D) | | Web width (E) | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> |
| K-064064-10-1A | 10,000 | 20 | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 152.4 | <i>6.000</i> |
| K-080080-10-1A | 10,000 | 10 | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 105.4 | <i>4.150</i> |
| K-095095-10-1A | 10,000 | 16 | 9.5 | <i>0.375</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| K-165051-10-1A | 10,000 | 10 | 16.5 | <i>0.650</i> | 5.1 | <i>0.200</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 224.8 | <i>8.850</i> |
| K-191064-10-1A | 10,000 | 9 | 19.1 | <i>0.750</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 22.9 | <i>0.900</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| K-229064-10-1A | 10,000 | 8 | 22.9 | <i>0.900</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| K-254095-10-1A | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| K-254127-10-1A | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 16.9 | <i>0.666</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| K-293064-10-1A | 10,000 | 4 | 29.3 | <i>1.150</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 9.4 | <i>0.370</i> | 30.5 | <i>1.200</i> | 146.1 | <i>5.750</i> |




Electronics

Dot Matrix

E White polyester labels

Tyco Electronics E is a dot matrix printable white polyester film with a permanent acrylic adhesive that is ideal for PCB and component labeling, as well as general purpose labeling applications that require a high durability white label. It is resistant to a variety of solvents while maintaining print quality. E is UL Listed and CSA Certified, and its print performance and durability are reliable when used with Tyco Electronics's RI Quick-Dry series ribbon.



Features and benefits


- Dot matrix printable.
- Cost-efficient for general purpose, low volume applications.
- Exceptional durability and strength.
- Resistant to oil, water and several common fluids.
- UL Listed and CSA Certified.




| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Specifications | TTDS-071 |
| Adhesive | Permanent acrylic |
| Service temperature | -53°C to +93°C -65°F to +200°F |
| Recommended printer | AM6310* |
| Recommended ribbon | 1892BK01* |

**Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.*

Part numbering system



Ordering information



Product dimensions

| Product order code | Package quantity | Labels across | Label width (A) | | Label height (B) | | Horizontal repeat (C) | | Vertical repeat (D) | | Web width (E) | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> |
| E-064064-10-9 | 10,000 | 20 | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 152.4 | <i>6.000</i> |
| E-080080-10-9 | 10,000 | 10 | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 8.0 | <i>0.315</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 105.4 | <i>4.150</i> |
| E-095095-10-9 | 10,000 | 16 | 9.5 | <i>0.375</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| E-127111-10-9 | 10,000 | 13 | 12.7 | <i>0.500</i> | 11.1 | <i>0.437</i> | 15.2 | <i>0.600</i> | 15.9 | <i>0.625</i> | 221 | <i>8.700</i> |
| E-154064-10-9 | 10,000 | 7 | 15.4 | <i>0.600</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 17.8 | <i>0.700</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 147.3 | <i>5.800</i> |
| E-165051-10-9 | 10,000 | 10 | 16.5 | <i>0.650</i> | 5.1 | <i>0.200</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 224.8 | <i>8.850</i> |
| E-191064-10-9 | 10,000 | 9 | 19.1 | <i>0.750</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 22.9 | <i>0.900</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| E-203127-10-9 | 10,000 | 10 | 20.3 | <i>0.800</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 15.9 | <i>0.625</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| E-229064-10-9 | 10,000 | 8 | 22.9 | <i>0.900</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 226.1 | <i>8.900</i> |
| E-254095-10-9 | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| E-254127-10-9 | 10,000 | 7 | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 16.9 | <i>0.666</i> | 218.4 | <i>8.600</i> |
| E-293064-10-9 | 10,000 | 4 | 29.3 | <i>1.150</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 9.4 | <i>0.370</i> | 30.5 | <i>1.200</i> | 146.1 | <i>5.750</i> |
| E-381191-10-9 | 10,000 | 4 | 38.1 | <i>1.500</i> | 19.1 | <i>0.750</i> | 43.2 | <i>1.700</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 193.0 | <i>7.600</i> |
| E-394064-10-9 | 10,000 | 4 | 39.4 | <i>1.550</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 41.9 | <i>1.650</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |
| E-508095-5-9 | 5,000 | 3 | 50.8 | <i>2.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 53.3 | <i>2.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 182.9 | <i>7.200</i> |
| E-508254-4-9 | 4,000 | 4 | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| E-508318-3-9 | 3,000 | 4 | 50.8 | <i>2.000</i> | 31.8 | <i>1.250</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 228.6 | <i>9.000</i> |
| E-533064-5-9 | 5,000 | 3 | 53.3 | <i>2.100</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 55.9 | <i>2.200</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |
| E-673254-3-9 | 3,000 | 3 | 67.3 | <i>2.650</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 67.3 | <i>2.650</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| E-673349-3-9 | 3,000 | 3 | 67.3 | <i>2.650</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 67.3 | <i>2.650</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 227.3 | <i>8.950</i> |
| E-699254-2.5-9 | 2,500 | 3 | 69.9 | <i>2.750</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 73.0 | <i>2.875</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 241.3 | <i>9.500</i> |
| E-699318-2.5-9 | 2,500 | 3 | 69.9 | <i>2.750</i> | 31.8 | <i>1.250</i> | 73.0 | <i>2.875</i> | 34.9 | <i>1.375</i> | 241.3 | <i>9.500</i> |
| E-711064-5-9 | 5,000 | 1 | 71.1 | <i>2.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | N/A | <i>N/A</i> | 8.5 | <i>0.333</i> | 96.5 | <i>3.800</i> |
| E-762508-1-9 | 1,000 | 2 | 76.2 | <i>3.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 79.4 | <i>3.125</i> | 54.0 | <i>2.125</i> | 181.0 | <i>7.130</i> |
| E-920254-2.5-9 | 2,500 | 2 | 92.0 | <i>3.620</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 94.6 | <i>3.725</i> | 28.6 | <i>1.125</i> | 212.1 | <i>8.350</i> |
| E-920381-2.5-9 | 2,500 | 2 | 92.0 | <i>3.620</i> | 38.1 | <i>1.500</i> | 95.3 | <i>3.750</i> | 41.3 | <i>1.625</i> | 212.8 | <i>8.380</i> |
| E-165101-1-9 | 1,000 | 1 | 165.1 | <i>6.500</i> | 101.6 | <i>4.000</i> | N/A | <i>N/A</i> | 108.0 | <i>4.250</i> | 190.5 | <i>7.500</i> |




Electronics

Laser

LE/LM/LEB2 Polyester Labels

LE

Tyco Electronics LE is a white polyester film with a permanent acrylic adhesive and a special top-coat designed specifically for use with laser and ink jet printers. It is ideal for bar coding, PCB and component labeling, and general labeling applications requiring a white high durability label. LE offers high print resolution as well as good solvent and smudge resistance.



LM

Tyco Electronics LM is a metalized polyester film with a permanent acrylic adhesive and a special top-coat designed specifically for use with laser and ink jet printers. It is ideal for rating plate applications and other applications that require a "metal look" such as nameplates and equipment labels to detail product information and serial numbers.

Note: On large label formats, some curl may occur on printing due to duration of time in the laser printer.



LEB2

LEB2, our A4 size symmetrically-designed laser and ink jet labels, guarantee a proper feeding in the paper tray. The label sheet can be used in both directions and is also usable for the stack function of your printer. The sheets can be used several times if partial label amounts need to be printed. Special surface coatings guarantee an extremely high aging-resistance of the printing image.


Features and benefits

- Laser printable.
- Exceptional durability and tear strength.
- Suitable for low volume applications.
- Excellent for bar code applications.
- Good resistance to common fluids and water.
- LM metalized appearance is ideal for rating plate applications.
- LEB2 features symmetrical design – can be printed on from both top sides.



| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Specifications | LE | TTDS-069 |
| | LM | TTDS-070 |
| Adhesive | Permanent acrylic | |
| Service temperature | -40°C to +150°C | -40°F to +302°F |

Ordering information



LE/LM/LEB2 Polyester Labels (Cont'd)
Ordering information (continued)
LE

| Product order code | Package quantity | Labels across | Labels per sheet | Label width (A) | | Label height (B) | | Horizontal repeat (C) | | Vertical repeat (D) | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> |
| 314-LE | 4,000 | 16 | 400 | 9.5 | <i>0.375</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 9.5 | <i>0.375</i> |
| 301-LE | 4,800 | 10 | 480 | 16.5 | <i>0.650</i> | 5.1 | <i>0.200</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 5.1 | <i>0.200</i> |
| 303-LE | 3,040 | 8 | 304 | 20.3 | <i>0.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 304-LE | 1,520 | 8 | 152 | 20.3 | <i>0.800</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> |
| 309-LE | 2,660 | 7 | 266 | 25.4 | <i>1.000</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 305-LE | 1,750 | 7 | 175 | 25.4 | <i>1.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 9.5 | <i>0.375</i> |
| 307-LE | 1,330 | 7 | 133 | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> |
| 310-LE | 1,900 | 5 | 190 | 38.1 | <i>1.500</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 40.6 | <i>1.600</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 308-LE | 600 | 5 | 60 | 38.1 | <i>1.500</i> | 19.1 | <i>0.750</i> | 40.6 | <i>1.600</i> | 19.1 | <i>0.750</i> |
| 318-LE | 400 | 4 | 40 | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.000</i> |
| 319-LE | 100 | 2 | 10 | 76.2 | <i>3.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 88.9 | <i>3.500</i> | 50.8 | <i>2.000</i> |
| 325-LE | 10 | 1 | 1 | 215.9 | <i>8.500</i> | 279.4 | <i>11.000</i> | N/A | N/A | N/A | N/A |

LM

| Product order code | Package quantity | Labels across | Labels per sheet | Label width (A) | | Label height (B) | | Horizontal repeat (C) | | Vertical repeat (D) | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> | mm | <i>inches</i> |
| 314-LM | 4,000 | 16 | 400 | 9.5 | <i>0.375</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 9.5 | <i>0.375</i> |
| 301-LM | 4,800 | 10 | 480 | 16.5 | <i>0.650</i> | 5.1 | <i>0.200</i> | 20.3 | <i>0.800</i> | 5.1 | <i>0.200</i> |
| 303-LM | 3,040 | 8 | 304 | 20.3 | <i>0.800</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 304-LM | 1,520 | 8 | 152 | 20.3 | <i>0.800</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> |
| 309-LM | 2,660 | 7 | 266 | 25.4 | <i>1.000</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 305-LM | 1,750 | 7 | 175 | 25.4 | <i>1.000</i> | 9.5 | <i>0.375</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 9.5 | <i>0.375</i> |
| 307-LM | 1,330 | 7 | 133 | 25.4 | <i>1.000</i> | 12.7 | <i>0.500</i> | 27.9 | <i>1.100</i> | 12.7 | <i>0.500</i> |
| 310-LM | 1,900 | 5 | 190 | 38.1 | <i>1.500</i> | 6.4 | <i>0.250</i> | 40.6 | <i>1.600</i> | 6.4 | <i>0.250</i> |
| 308-LM | 600 | 5 | 60 | 38.1 | <i>1.500</i> | 19.1 | <i>0.750</i> | 40.6 | <i>1.600</i> | 19.1 | <i>0.750</i> |
| 318-LM | 400 | 4 | 40 | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 25.4 | <i>1.000</i> |
| 319-LM | 100 | 2 | 10 | 76.2 | <i>3.000</i> | 50.8 | <i>2.000</i> | 88.9 | <i>3.500</i> | 50.8 | <i>2.000</i> |
| 325-LM | 10 | 1 | 1 | 215.9 | <i>8.500</i> | 279.4 | <i>11.000</i> | N/A | N/A | N/A | N/A |

LEB2

| Product order code | Labels per sheet | Label height | Label width | Labels per column | Labels per row |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | mm | <i>inches</i> | | |
| LEB2-0615P <color> | 480 | 6.0 | <i>0.236</i> | 48 | 10 |
| LEB2-0818P <color> | 324 | 8.0 | <i>0.315</i> | 36 | 9 |
| LEB2-0820P <color> | 288 | 8.0 | <i>0.315</i> | 36 | 8 |
| LEB2-0825P <color> | 252 | 8.0 | <i>0.315</i> | 36 | 7 |
| LEB2-0916P <color> | 320 | 9.0 | <i>0.354</i> | 32 | 10 |
| LEB2-1318P <color> | 198 | 13.0 | <i>0.512</i> | 22 | 9 |
| LEB2-1325P <color> | 154 | 13.0 | <i>0.512</i> | 22 | 7 |

Sheet sizes

| | |
|--------|------------|
| LE, LM | 8.5" x 11" |
| LEB2 | A4 |

Options (LEB2 only)

| | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| Colors | Yellow | White | Silver |
| Code | 4 | 9 | 8A |